

I Z V J E Š T A J
sa učešća crnogorske delegacije na pregovorima za zaključivanje
Protokola uz postojeći Sporazum o slobodnoj trgovini sa Ruskom Federacijom
i za zaključivanje Sporazuma o slobodnoj trgovini sa Bjelorusijom

Podgorica, 26 – 27. septembar 2011. godine

Crna Gora otpočela je pregovore sa Ruskom Federacijom o izmjenama i dopunama Protokola uz postojećeg Sporazuma o slobodnoj trgovini koji je u primjeni je od maja 2001. godine. Imajući u vidu da su Ruska Federacija, Republika Bjelorusija i Republika Kazahastan 1. januara 2010. godine „*de juro*” formirali Carinsku uniju, pregovora se sa svim članicama Unije.

Posljednji sastanak predstavnika Crne Gore i Carinske Unije, održan je 26 i 27. septembra 2011. godine u Podgorici. Carinsku uniju predstavljali su Ruska Federacija i Bjelorusija. Predmet pregovora bio je Protokol uz postojeći Sporazum o slobodnoj trgovini sa Ruskom Federacijom¹, osnovni tekst Sporazuma o slobodnoj trgovini sa Bjelorusijom, spiskovi roba izuzetih iz režima slobodne trgovine, kao i pravila porijekla roba i procedure administrativne saradnje sa aneksima.

Imajući u vidu da Crna Gora nema potpisan Sporazum o slobodnoj trgovini sa Bjelorusijom i Kazahastanom, dogovoreno je da se osnovni tekst Sporazuma bilateralno potpiše sa pomenutim članicama Unije. Svaki od Sporazuma sadržao bi kao anekse spiskove roba izuzetih iz režima slobodne trgovine i pravila porijekla i procedure administrativne saradnje, koji bili trebalo da budu isti za sve članice Unije.

Dokumenta i status pregovora

U skladu sa gore pomenutim predmet pregovora bila su sledeća dokumenta:

➤ *Protokol između Vlade Crne Gore i Vlade Ruske Federacije o izuzećima iz režima slobodne trgovine, Pravilima o određivanju zemlje porijekla robe i procedurama administrativne saradnje i o unošenju izmjena u Sporazum između Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o slobodnoj trgovini između Savezne Republike Jugoslavije i Ruske Federacije od 28. avgusta 2000. g. - Dokument je usaglašen (Prilog 1 uz Izvještaj).*

¹ Puni naziv Sporazuma sa Ruskom Federacijom: Sporazum između Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o slobodnoj trgovini između Savezne Republike Jugoslavije i Ruske Federacije.

Kad je u pitanju Protokol uz postojeći Sporazum, između ostalog, dogovoreno je da se Protokol privremeno primjenjuje po isteku 120 dana od dana potpisivanja, a stupi na snagu od dana posljednjeg pisanog obavještenja, upućenog diplomatskim kanalima o tome da su Strane ispunile neophodne procedure za njegovo stupanje na snagu.

➤ *Tekst Sporazuma o slobodnoj trgovini između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Bjelorusije – Postignut je visok stepen usaglašenosti.*

Vezano za pregovore o sadržaju osnovnog teksta Sporazuma sa Bjelorusijom predmet pregovora bio je predlog teksta dobijen od bjeloruske strane. Dogovoreno je da Bjelorusija u što kraćem roku dostavi komentare na crnogorske sugestije.

➤ *Spisak roba, koje su izuzete iz režima slobodne trgovine prilikom uvoza na carinsku teritoriju Ruske Federacije iz Crne Gore - Dokument je usaglašen (Prilog 2 uz Izvještaj).*

Po trenutno važećem Sporazumu sa Ruskom Federacijom, uvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda iz Rusije u Crnu Goru potpuno je liberalizovan, dok to nije slučaj sa tržištem Rusije. Uvažavajući pomenuto, kao i činjenicu da se pregovori zasnivaju na dodatnoj liberalizaciji tržišta, predmet pregovora je značajna liberalizacija tržišta ne samo Ruske Federacije već i Carinske unije. Kada je u pitanju spisak poljoprivrednih proizvoda izuzetih iz režima slobodne trgovine za robu porijeklom iz Crne Gore na spisku se nalaze sledeći proizvodi²: goveđe, svinjsko i pileće meso, skrob-inulin, bijeli šećer, srobn sirup, sok od jabuke, alkoholi za industrijsku proizvodnju, rakija i cigarete. Kad su u pitanju industrijski proizvodi zadržane su samo tri grupe proizvoda (dio proizvoda tekstilne industrije, traktori i putnička vozila). Za ostale proizvode koji se ne nalaze na listama crnogorski izvoznici neće plaćati carinu.

➤ *Spisak roba, koje su izuzete iz režima slobodne trgovine prilikom uvoza na carinsku teritoriju Crne Gore iz Ruske Federacije - Dokument je usaglašen sa ruskom stranom u dijelu tarifnih brojeva, dodatna usaglašavanja se odnose na naimenovanja vezano za dogovorene tarifne pozicije (Prilog 3 uz Izvještaj).*

Uvažavajući činjenicu, da se u skladu sa Sporazumom koji je u primjeni sa Ruskom Federacijom, na poljoprivredne proizvoda iz Rusije ne plaća carina, dogovoreno je da se crnogorska Lista izuzeća odnosi samo na industrijske proizvode tj. da u dijelu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda nema ograničenja. U tom smislu crnogorska Lista uključuje raznovrsne proizvode drvne industrije i namještaja, industrije papira i štampanih materijala, tekstila, prerade kamena, cementa, građevinskog materijala, industrije čelika i aluminijuma, i klizne ležajeve.

² Sa Liste su skinuti sledeći proizvodi: suhomesnati proizvodi, proizvodi od šećera, čokolada i proizvodi koji sadrže kakao, pivo i kvalitetna vrhunska vina.

➤ *Pravila o određivanju zemlje porijekla robe i procedure administrativne saradnje - Dokument je usaglašen (Prilog 4 uz Izvještaj).*

Kako se sa Ruskom Federacijom ne pregovara Sporazum o slobodnoj trgovini, već samo Protokol uz postojeći Sporazum, izmjene osnovnog teksta Sporazuma odnose se samo na pravila porijekla roba i procedure administrativne saradnje. Vezano za Prilog 1, 2 i 3, uz Pravila o određivanju zemlje porijekla robe i procedure administrativne saradnje, dogovoreno je pomenuti dokumenta budu u engleskom jeziku.

Naredni koraci

➤ Usaglašavanje Spiska roba, koje su izuzete iz režima slobodne trgovine u dijelu naimenovanja u skladu sa Carinskom tarifom Crne Gore do 20. oktobra 2011. godine;

➤ Usaglašavanje predloga tekst Sporazuma o slobodnoj trgovini između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Bjelorusije;

➤ Usaglašavanje teksta Sporazuma o slobodnoj trgovini između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kazahstan nakon njegovog dobijanja.